

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

*VIDEO DINS:*

[\*DAILYMOTION\*](#)

[\*YOUTUBE\*](#)

[\*CHANSON LIMOUSINE\*](#)

Dija janeta vo'es tu te lojar? lalireta  
Dija janeta vo'es tu te lojar?  
Ne n'es ma mair me vòle maridar ! lalireta  
Ne n'es ma mair me vòle maridar !

Com' un violonaire, que me farà dansar, lalireta  
Com' un violonaire, que me farà dansar.  
Vòle un òme sapchant trabalhar, lalireta  
Vòle un òme sapchant trabalhar.

Foire la vinha e dalhar lu prat, lalireta  
Foire la vinha e dalhar lu prat.  
Faram botica, vendram dau tabat, lalireta  
Faram botica, vendram dau tabat.

Cinc sòus lu roge, quinze lu muscat, lalireta  
Cinc sòus lu roge, quinze lu muscat.  
Riches e paubres ilhs vendran tots qui, lalireta  
Riches e paubres ilhs vendran tots qui.

Faram un dròlle per fin d'annada, lalireta  
Faram un dròlle per fin d'annada.  
Quant'n'auram dotze, per nos tarbalharan, lalireta  
Quant'n'auram dotze, per nos tarbalharan.

Dis-mois Janette, veux tu te louer, lalirette  
Dis-mois Janette, veux tu te louer.  
Que non ma mère, je veux me marier, lalirette  
Que non ma mère, je veux me marier.

Avec un violoneux qui me fera danser, lalirette

Je veux un homme sachant travailler.

Piocher la vigne et faucher le pré.

Tiendrons boutique, vendrons du tabac

Cinq sous le rouge, quinze le muscat.

Riches et pauvres viendront tous ici.

Nous ferons un enfant pour chaque fin d'année.

Quand nous en aurons douze, ils travailleront pour nous.

**Chantada per los Chantadors de Las Sallas.**

Di - ja, Joa - ne - ta, vòes-tu te lo- jar, la-di-re- ta?  
Di - ja, Joa ne - ta, vòes-tu te lo- jar? Ne n'ès, ma mai-re, me  
vò-le ma-ri-dar, la-dire-ta, Ne n'ès ma mai - re, me vò-le ma-ri- dar.

*Mélodie et paroles très populaires dans nos régions, ou cette chanson fut apportée par les petits savoyards faisant danser leur marmotte apprivoisée. Différentes versions suivant la région. La version chantée par "Los chantadors de Las Sallas "est tirée de la version du Lauragais (Anthologie de la chanson occitane par Cecile Marie. )*

**Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.**